

Za javno objavljanje

# **Godišnji izvještaj o poslovanju 2012.**



# Osnovni finansijski podaci

|   | 2011   | 2012     | rast 2012/2011 |
|---|--------|----------|----------------|
| <b>Pokazatelji bilansa uspjeha (u mil EUR)</b>    |        |          |                |
| Neto kamatni prihodi                              | 21,3   | 17,3     | -19,1%         |
| Neto nekamatni prihodi                            | 8,0    | 6,8      | -14,1%         |
| Operativni troškovi                               | 14,4   | 14,4     | -0,2%          |
| Rezervacije                                       | 14,5   | 59,6     | 310,2%         |
| Dobit/gubitak prije oporezivanja                  | 0,4    | -49,8    | -              |
| Dobit/gubitak nakon oporezivanja                  | 0,3    | -49,8    | -              |
| <b>Pokazatelji bilansa stanja (u mil EUR)</b>     |        |          |                |
| Bilansna suma                                     | 525,7  | 476,2    | -9,4%          |
| Krediti nebankarskom sektoru                      | 428,7  | 388,8    | -9,3%          |
| Depoziti nebankarskog sektora                     | 375,5  | 353,7    | -5,8%          |
| Kapital   | 39,0   | 15,6     | -60,0%         |
| <b>Ključni finansijski pokazatelji</b>            |        |          |                |
| <b>a) Kvalitet kreditnog portfelja</b>            |        |          |                |
| Pokrivenost kredita rezervacijama *               | 5,1%   | 16,3%    |                |
| Krediti (C+D+E)/Ukupni krediti                    | 19,8%  | 35,2%    |                |
| <b>b) Profitabilnost</b>                          |        |          |                |
| Kamatna marža                                     | 4,28%  | 3,64%    |                |
| Povrat na kapital/prije oporezivanja (ROE b.t.)   | 0,91%  | -193,52% |                |
| Povrat na aktivu/prije oporezivanja (ROA b.t.)    | 0,07%  | -9,88%   |                |
| Povrat na kapital/poslijе oporezivanja (ROE a.t.) | 0,78%  | -193,49% |                |
| Povrat na aktivu/poslijе oporezivanja (ROA a.t.)  | 0,06%  | -9,88%   |                |
| <b>c) Troškovi poslovanja</b>                     |        |          |                |
| Operativni troškovi/prosječna bilansna suma       | 2,8%   | 2,9%     |                |
| Udio troškova u neto operativnom prihodu (CIR)    | 49,0%  | 59,5%    |                |
| <b>d) Likvidnost</b>                              |        |          |                |
| Likvidna aktiva/kratkoročna pasiva                | 32,8%  | 45,0%    |                |
| Likvidna aktiva/ukupna aktiva                     | 16,9%  | 23,5%    |                |
| <b>e) Ostalo</b>                                  |        |          |                |
| Tržišni udio po bilansnoj sumi                    | 18,7%  | 17,0%    |                |
| Pokrivenost neto kredita sa depozitima (LTD)      | 108,6% | 92,2%    |                |
| Adekvatnost kapitala**                            | 12,7%  | 8,2%     |                |

\*U pokazatelj uključeni krediti A, B, C i D kategorije. Po lokalnim standardima, krediti E kategorije se vode u vanbilansu.

\*\*Iako je priliv sredstava iz druge dokapitalizacije realizovan u decembru 2012. godine, zbog zakonskih rokova, dio sredstava (10,5 mil EUR dodatnog akcionarskog kapitala) nije mogao biti proknjižen pod 31.12.2012. godine, već tek u januaru 2013. godine. U slučaju uzimanja u obračun i ovog dodatnog iznosa, koeficijent solventnosti na 31.12.2012. godine bi iznosio 11,5%.

# Sadržaj

## Izjava Uprave 3

### Uvod 4

Najznačajniji događaji u okruženju u 2012. 5  
Makroekonomski kretanja u 2012. 7

### O Banci 10

Predstavljanje 11  
Strategija 13  
Korporativno upravljanje 15  
Interna revizija 21  
Ključni događaji 22

### Analiza poslovanja 23

Finansijski rezultat 24  
Poslovna aktivnost Retail 27  
Poslovna aktivnost Corporate 31  
Upravljanje rizicima 34  
Upravljanje problematičnim plasmanima 36  
Finansijska tržišta 37  
Platni promet 38  
Informaciona tehnologija 39

### Društvena odgovornost 40

Upravljanje kadrovima 41  
Društvo i okolina 43

## Izvještaj nezavisnog revizora u skraćenom obliku 44

# Izjava Uprave

Kako za bankarski sektor u cjelini, tako i za NLB Montenegrobanku, kao sistemsку banku sa 20% tržišnog udijela, i prethodna godina je bila godina velikih izazova. Nastavljeni su negativni trendovi u privredi: usporena privredna aktivnost, pogoršanje boniteta pravnih lica, porast broja nelikvidnih preduzeća, poteškoće i dugotrajnost postupaka prinudne naplate i opšte sigurnosti povjerilaca. I pored preduzetih mjera na saniranju i izmještanju portfelja banaka, u prethodnoj godini se opet bilježi rast nekvalitetnih kredita i kredita koji kasne sa naplatom, što je, za rezultat imalo još jednu godinu sa negativnim finansijskim rezultatom na nivou sistema.

Ekonomска kriza je tokom 2012. godine uticala na značajan broj klijenata Banke i uslovila dalje pogoršanje kvaliteta kreditnog portfelja. Pokrenuti postupci prinudne naplate, prvenstveno uslijed veoma sporih postupaka kod nadležnih organa, u prethodnoj godini nisu dali očekivane efekte. Shodno tome, sa potpunim prioritetom na sigurno i stabilno poslovanje, pristupilo se cijelovitoj i dosljednoj procjeni potencijalnog kreditnog rizika i izdvojili smo visok iznos dodatnih rezervacija, koje su u 2012. godini, iznosile 59,6 miliona EUR. Isto je rezultiralo sa gubitkom od druge polovine prethodne godine. U nastavku godine, izdvojene rezerve i prateći negativni rezultat je u značajnoj mjeri pokriven sa dokapitalizacijom u iznosu od 26,5 miliona EUR, od strane matične banke NLB dd. Jačanje kapitalne baze nam je bio i osnovni cilj definisan konzervativnom strategijom, prilagođenoj novim uslovima poslovanja, koja je predviđala i dodatnu kapitalnu podršku od 14,5 miliona EUR, realizovanu dijelom u 2012., a dijelom početkom 2013. godine. Prije izdvajanja pomenutih rezervi, Banka je u 2012. godini ostvarila pozitivan rezultat, u iznosu od 9,7 miliona EUR.

Stoga je prvi prioritet Banke, u vidu kapitalske adekvatnosti, realizovan kroz punu podršku vlasnika i obezbjeđenje dodatnog kapitala od 41 miliona EUR, što ujedno predstavlja najveću kapitalsku investiciju u sektoru, za ovaj period.

Interni djelovanje Banke se od polovine prošle godine prilagodilo novim okolnostima rada, prije svega u oblasti upravljanja rizicima i problematičnim plasmanima. Unutrašnja organizacija i kadrovski potencijal je unaprijeđen u oba segmenta, sa planom dalje nadogradnje sektora problematičnih plasmana. Veliku pažnju smo posvetili održavanju dobre likvidnosti Banke, kroz nastavak investiranja u likvidnosne rezerve, i održavanje visokih pokazatalja likvidnosti tokom cijele godine, kao ključne komponente sigurnog poslovanja. U cilju racionalnijeg i efikasnijeg poslovanja, u poslednjem kvartalu je pokrenut projekt povećanja troškovne efikasnosti, sa ciljem smanjenja troškova za 15% do kraja 2014. godine. Ciljevi projekta, definisani za poslednji kvartal 2012. godine, su u najvećoj mjeri i ostvareni.

Banka je dodatno pomjerila fokus na segmente građana i malih i srednjih preduzeća, što je rezultiralo zadržavanjem visokog nivoa tržišnog učešća u oba segmenta i kontinuiranim povećanjem oročenih depozita građana. U dijelu korporativnih klijenata, prioritet je bio na jasnom odvajanju kontaminirane aktive, uz izradu konkretnih izlaznih strategija, završetak započetih projekata i boljoj dispreziji portfolija.

Nastavak realizacije strategije iz prethodne godine će doprinijeti vraćanju u zonu profitabilnog poslovanja već u 2013. godini, sa fokusom na retail, srednji i mali biznis, sa još efikasnijom troškovnom strukturu i kvalitetom servisa kao glavnim fokusom. Svakako, svjesni smo da ključ uspjeha leži u radu sa klijentima, zaposlenim Banke, podršci i povjerenju akcionara i ostalim poslovnim partnerima.

Za saradnju i povjerenje, ukazanu u godini teških odluka, se iskreno zahvaljujemo.

**Uprava NLB Montenegrobanke**

# **Uvod<sup>1</sup>**

**Najznačajniji događaji u okruženju u 2012.  
Makroekonomska kretanja u 2012.**

---

<sup>1</sup> Izvor: <http://www.cb-mn.org>, <http://www.monstat.org>, <http://www.mif.gov.me>

# Najznačajniji događaji u okruženju u 2012.

## I kvartal 2012.

- Zakonom o zaštiti depozita nivo garantovanog depozita povećan je na 35.000 EUR. To znači da će svaki deponent koji ima manje od 35.000 EUR na računu u slučaju stečaja neke od banaka biti isplaćen.
- Realizovane su dvije aukcije državnih zapisa, vrijednosti 39,5 i 5,2 miliona EUR.

## II kvartal 2012.

- Kreditna agencija Moody's potvrdila je kreditni rejting Crne Gore – Ba3 sa stabilnim izgledom, dok je agencija Standard and Poor's Crnoj Gori snizila kreditni rejting sa BB na BB-.
- Ministarstvo finansija realizovalo tri aukcije državnih zapisa, ukupne vrijednosti 21 milion EUR.

## III kvartal 2012.

- Potpisani ugovor između Vlade Crne Gore, Kredit Sviza i Svjetske banke (SB) o kreditnom aranžmanu od 100 miliona EUR, od čega je 60 miliona pokriveno garancijama SB (kamatna stopa ispod 6%, rok otplate sedam godina). Sredstva od ovog kredita će biti upotrijebljena za servisiranje tekućih obaveza, ali istovremeno i za finansiranje svih kapitalnih projekata i za gradnju fiskalne rezerve.
- Realizovane su tri aukcije državnih zapisa, vrijednosti 48,3 miliona EUR.

## IV kvartal 2012.

- U cilju obezbeđenja sredstava za stvaranje fiskalne rezerve za prvi kvartal 2013. godine, Vlada Crne Gore zadužila se 40 miliona EUR kod ERSTE i Societe Generale Montenegro banke.
- Prema izvještaju američke fondacije Heritage, Crna Gora je na listi globalnih ekonomskih sloboda zauzela 70. mjesto od 177 rangiranih zemalja.
- Održane četiri aukcije državnih zapisa Crne Gore sa rokom dospijeća 182 dana. Na aukcijama su prodati zapisi vrijedni 18,5 miliona EUR.

---

## 2013.

- Garantovani depozit u Crnoj Gori od 01.01. povećan na 50 hiljada EUR, sa 35 hiljada koliko je iznosio do kraja prošle godine.
- Usvojen Predlog zakona o dopunama poreza na dohodak fizičkih lica. Usvajanjem ovog predloga, izmijenjena je poreska stopa koja će se primjenjivati na neto zarade veće od 480 EUR: Na iznose iznad tog nivoa primjenjivaće se stopa od 15%, umjesto dosadašnjih 9%.

- Pripremljen pilot projekat za rješavanje loših kredita u saradnji Centralne banke i Ministarstva finansija, uz pomoć Svjetske banke. Testiranje modela je počelo na osam preduzeća izabranih od strane banaka koje učestvuju u ovom projektu, za koja je procijenjeno da mogu da vrate dug. Cilj je da se kroz planove koje su banke već pripremile za ove kompanije obezbijedi bolje sagledavanje situacije i potencijalnih mjera koje se moraju donijeti u smislu stvaranja novog okvira u obliku specijalnog zakona ili promjene postojećeg, kako bi se obezbijedilo lakše i brže vanskudsko restrukturiranje kredita.
- U prvom kvartalu 2013. godine održane su tri aukcije državnih zapisa Crne Gore, jedna sa rokom dospijeća 91 dan i dvije sa rokom dospijeća 182 dana. Na aukcijama su prodati zapisi vrijedni 57,5 miliona EUR.

# Makroekonomска кретања у 2012.

**Nominalni bruto домаћи производ** (BDP) у 2012. години је, према procjenama Ministarstva finansija, порастао за 2,8 одсто, dok би realni rast crnogorske ekonomије могао износити 0,5 одсто.

**Inflacija** – Годишња инфлација, мјерена потроšачким цijенама, износila је 5,1% и виша је за 2,3 p.p. од годишње инфлације за 2011. годину. Просјечна стопа инфлације за 2012. годину износила је 4,1%.

**Budžet** Crne Gore у 2012. години, остварio је deficit од 163,8 miliona EUR, što predstavlja 4,9% BDP-a (budžetski deficit у 2011. години iznosio је 136,9 miliona EUR ili 4,2% procijenjenog BDP-a).

**Turizam** – Crnu Goru је у 2012. godini посетило 1.439,5 hiljada туриста, što представља раст од 4,8% у односу на prethodnu godinu. Ostvareno је 9.151,2 hiljade ноћења, što је за 4,3% више него у prethodnoj godini. Strani туристи су остварили 89% ukupno realizovanih ноћења.

Ukupan прлив **stranih direktnih investicija** у 2012. години, према preliminarynima podacima, iznosio је 633,3 miliona EUR, dok је истовремено odliv iznosio 179,6 miliona EUR. Rezultat takvih кретања је остварени neto прлив од 453,6 miliona EUR. Najвећи прлив је остварен по основу investicija у неприватне 35,7%, затим slijede investicije у предузећа и банке 33,6% i interkompanijski dug 25,6%.

**Broj nezaposlenih** lica је, у односу на decembar 2011. године, veći za 2%. U decembru 2012. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, остварен je rast bruto i neto plata od po 2,6%. Prosječna realna **zarada bez poreza i doprinosa** је у 2012. години забилježila rast од 2,7% u odnosu на просјечну зараду без poreza i doprinosa iz prethodne godine.

| Pokazatelji makroekonomskih kretanja          | 2011    | 2012    | promjena % |
|---|---------|---------|------------|
| Ostvareni GDP (u mil EUR)                     | 3.234*  | 3.324** |            |
| Broj zaposlenih (na kraju godine)             | 162.450 | 167.484 | 3,1%       |
| Broj nezaposlenih (na kraju godine)           | 30.552  | 31.168  | 2,0%       |
| Inflacija (potrošačke cijene)                 | 2,8%    | 5,1%    |            |
| Prosječna zarada (EUR-bez poreza i doprinosa) | 484     | 497     | 2,7%       |

\*Izvor: Monstat

\*\*Izvor: Procjena Ministarstva finansija

U bankarskom sektoru Crne Gore, na kraju 2011. godine, poslovalo je 11 banaka.

Postojeći nivo rizika može se okarakterisati kao umjeren. Dozu zabrinutosti unosi dalje pogoršanje kvaliteta kreditnog portfolija, i pored preduzetih mjeru na njegovom saniranju, što je rezultiralo negativnim finansijskim rezultatom na nivou sistema.

Međutim, gubici su uspješno apsorbovani postojćim kapitalom, kao i dokapitalizacijama.

**Ukupna aktiva banaka** je na kraju decembra 2012. godine iznosila 2.810,1 miliona EUR, što je za 325 hiljada više u odnosu na kraj 2011. godine ili 0,01%.

**Ukupan kapital** iznosio je 294 miliona EUR na kraju decembra 2012. godine, i u odnosu na decembar 2011. godine je manji za 3,7% (realizovane dvije dokapitalizacije u iznosu od 46,5 miliona EUR).

**Ukupni depoziti** iznosili su 1.981 milion EUR na kraju decembra 2012. godine i u odnosu na isti mjesec prethodne godine ostvarili su rast od 163,9 miliona EUR ili 9%. U ročnoj strukturi depozita, dominantno učešće su ostvarili oročeni depoziti, koji su predstavljali 61,6% ukupnih depozita. Sektorski posmatrano, u ukupnim depozitimima i dalje dominiraju depoziti fizičkih lica sa 57,9%.

Na kraju decembra 2012. godine **ukupni krediti** banaka iznosili su 1.862,6 miliona EUR, što u odnosu na kraj 2011. godine predstavlja pad od 4,8%. Koeficijent krediti/depoziti iznosio je na kraju 2012. godine 0,94 i poboljšan je u odnosu na kraj 2011. godine, kada je iznosio 1,08.

**Nekvalitetni krediti** na nivou sistema su iznosili 327,8 miliona EUR i predstavljali su 17,6 odsto ukupnih na kraju prošle godine. Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim na godišnjem nivou je poraslo 2,07 procenatnih poena.

Tokom 2012. godine donešen je set novih odluka/propisa, kojima se regulisalo poslovanje bankarskog sektora Crne Gore:

- **Odluka o javnom objelodanjivanju podataka od strane banaka** (ovom odlukom se propisuju informacije o finansijskom stanju koje su banke dužne da javno objelodanjuju, što podrazumijeva obavezu objavljivanja Izvještaja spoljnog revizora u cijelini i seta informacija vezanih, najvećim dijelom, za upravljanje rizicima i kapitalom banke);
- **Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore** u skladu sa Zakonom o bankama (ovom odlukom izmijenjeni su obrasci koji se kroz mjesечно izvještavanje dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore);
- **Odluka o dopuni Odluke o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom u bankama** (ovom odlukom Banka može da kupuje ili prodaje kreditna potraživanja i potraživanja po osnovu lizinga samo uz saglasnost Centralne banke);

- **Odluka o načinu izračunavanja izloženosti banaka** (prema novoj odluci Banka ima mogućnost da određene pozicije ne uključi u izloženost – npr. izloženosti koje su predmet materijalne i nematerijalne kreditne zaštite, ukoliko su ispunjeni određeni uslovi. Takođe, pod određenim uslovima, moguće je prikazati izloženost umanjenu za neiskorištene kreditne aranžmane i određene izloženosti računati samo u iznosu od najmanje 20% ili najmanje 50%, umjesto ranije predviđenih minimum 100%);
- **Odluka o dopuni Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore** (ovom odlukom povećan je procenat obavezne rezerve koji Banka može izdvojiti u obliku državnih zapisa koje emituje Crna Gora – sa 25% na 35% obavezne rezerve. Takođe, smanjen je procenat obavezne rezerve na koje Centralna banka plaća bankama mjesecnu naknadu po stopi od 1% – sa 25% na 15% obavezne rezerve.);
- **Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama** (odluka stupila na snagu 01. januara 2013. godine.);
- **Odluka o izmjenama Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore** (ovom odlukom izmijenjena je visina naknade koju Centralna banka Crne Gore mjesечно plaća bankama na 15% sredstava izdvojene obavezne rezerve – prema prethodnoj odluci ova naknada je iznosila 1% na godišnjem nivou, dok će se ona ubuduće vezati za stopu EONIA);

Od 01.01.2013. godine počela je da se primjenjuje nova regulativa i to izmjene i dopune Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i izmjene i dopune Odluke o adekvatnosti kapitala.

Glavne izmjene i dopune Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom odnose se na:

- Uvođenje ispravke vrijednosti plasmana u skladu sa MRS 39
- Uvođenje koncepta potencijalne rezerve za kreditne gubitke
- Definisanje adekvatnog kolateralna
- Detaljno definisanje povazanosti između dva ili više lica
- Uvođenje interne evidencije
- Definisanje razlike između potencijalnih rezervi i ispravki vrijednosti kao odbitne stavke od kapitala

Glavne izmjene i dopune Odluke o adekvatnosti kapitala odnose se na:

- Uključivanje razlike između rezervi za kreditne gubitke izdvojenih do 31.12.2012. i ispravke vrijednosti na 01.01.2013. u rezervu u kapitalu
- Računanje neto izloženosti koja ulazi u izračun rizikom ponderisane aktive

# O Banci


**Predstavljanje**  
**Strategija**  
**Korporativno upravljanje**  
**Interna revizija**  
**Ključni događaji**

# Predstavljanje

NLB Montenegrubanka je članica NLB Grupe, najveće slovenačke finansijske grupacije, koju čini 46 članica, u 13 zemalja i na 14 tržišta.

NLB Montenegrubanka je tokom 2011. postala lider na tržištu Crne Gore u kreditnoj podršci privredi i građanima i tu poziciju je uspješno zadržala i u 2012. godini. Na 30.04.2013. godine, prisutna je u 14 crnogorskih gradova, kroz mrežu od 18 filijala. Usljed aktivnosti na racionalizaciji poslovanja i smanjenju troškova, u 2012. godini je zatvoren šalter u Podgorici, a početkom 2013. godine jedna filijala u Podgorici i šalter u južnoj regiji poslovanja.

Pregled 1.  
**Mreža NLB Montenegrobanke**



# Strategija

## Vrijednosti, vizija i misija

Vrijednosti na kojima se zasnivaju vizija i misija NLB Montenegrobanke su sigurnost, pouzdanost, usmjerenost ka klijentima, kvalitet ponude, profesionalnost u radu, proaktivno djelovanje i usmjerenost ka dostizanju rezultata kroz efikasnost i ekonomičnost aktivnosti Banke.

Vizija Banke u narednom periodu je da ostane jedna od vodećih finansijskih institucija na tržištu Crne Gore i da zadrži vodeću poziciju u kreiranju finansijsko - bankarskih standarda.

Banka će biti prepoznata kao dugoročan partner klijentima, kroz konstantno podizanje nivoa kvaliteta usluga i savremenu ponudu novih proizvoda.

## Strateški ciljevi

**NLB Montenegrobanka je univerzalna bankarska institucija, koja djeluje na tržištu Crne Gore.**

Strateško tržište Banke je Crna Gora, gdje Banka ostvaruje sve svoje prihode. Strateški cilj je zadržavanje liderske pozicije na tržištu Crne Gore.

**NLB Montenegrobanka je provajder univerzalnih bankarskih usluga.**

Banka je univerzalna bankarska institucija, koja nudi bankarske usluge sektoru stanovništva, sektoru malih i srednjih preduzeća i sektoru velikih preduzeća.

Jedno od osnovnih strateških opredjeljenja Banke je liderska pozicija u segmentu retail-a, kroz podršku i finansiranje razvoja malih i srednjih preduzeća (Banka kao nosilac privrednog razvoja Crne Gore) i nastavak podrške sektoru stanovništva (kroz praćenje tržišta, održavanje adekvatnog LTD odnosa).

U dijelu poslovanja sa velikim preduzećima, Banka će nastaviti saradnju sa postojećom klijentskom bazom, uz postizanje optimalnije strukture sa aspekta diverzifikacije portfelja po granskoj strukturi.

## Aktivnosti za realizaciju strateških ciljeva


Da bi se realizovali strateški ciljevi u narednom periodu treba sprovesti:

- **kratkoročne aktivnosti** – kojima će se otkloniti ključne slabosti trenutnog poslovanja, a tiču se adekvatnosti kapitala i nadogradnje sistema upravljanja problematičnim plasmanima.
- **srednjoročne aktivnosti** (do 2017. godine) - kojima će se uticati na povećanje prihoda poslovanja (rast broja korisnika usluga, dalja segmentacija proizvoda i klijenata, razvoj ponude, jačanje uloge marketinga) i sniziti operativni troškovi Banke (projekat Fitness)

Pregled 2.  
**Ciljani strateški finansijski pokazatelji  
uspješnosti**

|  | <b>Cilj 2017.</b> |
|--|-------------------|
| Povrat na kapital poslije oporezivanja (ROE a.t.)  | <b>13,6%</b>      |
| Operativni troškovi / neto operativni prihod (CIR) | <b>48%</b>        |
| Adekvatnost kapitala                               | <b>17,3%</b>      |
| Neto krediti / depoziti nebanke (LTD)              | <b>82%</b>        |

# Korporativno upravljanje



## Organi upravljanja

Organi upravljanja bankom su **Skupština akcionara i Odbor direktora**. Skupštinu akcionara čine svi akcionari Banke. Odbor direktora, kao organ upravljanja Bankom, imenuje Skupština akcionara.

Odbor direktora Banke do 28.06.2012. godine brojao je 5 (pet) članova, a od tada broji 7 (sedam) članova. Većina članova Odbora direktora nisu zaposleni u Banci.

Stalno tijelo Odbora direktora je Odbor za reviziju.

U sladu sa Statutom Banke postoji i Uprava Banke koja organizuje i vodi poslovanje Banke.

Organi i tijela Uprave Banke su:

- Kreditni odbor i Kreditni odbor Direkcije poslovne mreže,
- Odbor za upravljanje bilansnim odnosima i kapitalom,
- Komisija za likvidnost,
- Odbor za bezbjednost,
- Odbor za upravljanje operativnim rizikom,
- Korisnički kolegijum.

### Odbor direktora na dan 31.12.2012.:

David Benedek, predsjednik (član Uprave NLB d.d.)  
Jure Peljhan, zamjenik predsjednika (direktor Područja za upravljanje NLB Grupe)  
Nataša Veselinović, član (direktorica Područja za rizike NLB d.d.)  
Vesna Ambrož Potočnik, član (nosilac područja za oblast poslovanja za stanovništvo i MSP u bankama NLB Grupe)  
Polona Žigmund, član (direktorica Sektora za međunarodno poslovanje sa preduzećima NLB d.d.), od 28.06.2012  
Anton Ribnikar, član (glavni izvršni direktor NLB Montenegrobanke ad)  
Robert Kleidienst, član (izvršni direktor NLB Montenegrobanke ad), od 28.06.2012

### Odbor za reviziju na dan 31.12.2012.:

Jure Peljhan, predsjednik (direktor Područja za upravljanje NLB Grupe)  
Andreja Golubić, član (Savjetnik područja finansijskog računovodstva u NLB d.d.)  
Milan Lakićević, član (profesor na Ekonomskom fakultetu Podgorica)

### Odbor za upravljanje bilansnim odnosima i kapitalom (ALCO):

Anton Ribnikar, predsjednik (glavni izvršni direktor NLB Montenegrobanke ad)  
Dino Redžepagić, zamjenik predsjednika (izvršni direktor)  
Robert Kleidienst, član (izvršni direktor) od 01.07.2012  
Leon Hodošček, član (vođa odeljenja za upravljanje kamatnim rizikom NLB d.d.)

Do 09.12.2012. Darko Radunović, zamjenik predsjednika (izvršni direktor)

Banka ima tri izvršna direktora, (u periodu od 01.07. do 09.12.2012. g., imala je četiri izvršna direktora), koji djeluju kao **Uprava Banke** i koji su nadležni i odgovorni za ključna područja poslovanja Banke.

Izvršni direktori Banke odgovorni su za svoj rad Odboru direktora Banke.

Pregled 3.  
**Uprava NLB Montenegrobanke - odgovornost  
članova Uprave za poslovna područja**

| Ime i prezime   | Neposredna odgovornost /Poslovno područje   |
|---|---|
| <b>Anton Ribnikar</b><br>Glavni izvršni direktor                  | Direkcija upravljanja bilansnim odnosima i operacijama na finansijskim tržištima<br>Sektor Interne revizije<br>Sprečavanje pranja novca<br>Sektor za praćenje uskladjenosti poslovanja<br>Kabinet<br>Sektor pravnih poslova i upravljanja problematičnim plasmanima |
| <b>Dino Redžepagić</b><br>Izvršni direktor                        | Direkcija poslovne mreže<br>Direkcija poslovanja sa pravnim licima  |
| <b>Robert Kleindienst</b><br>Izvršni direktor<br>(od 01.07.2012.) | Direkcija finansijskog upravljanja<br>Direkcija podrške poslovanju<br>Sektor upravljanja rizicima   |
| <b>Darko Radunović</b><br>Izvršni direktor<br>(do 09.12.2012.)    | Direkcija poslovanja sa pravnim licima  |

## **Skupština akcionara**

U 2012. godini, održane su četiri sjednice Skupštine akcionara, od kojih je jedna redovna i tri vanredne sjednice.

Na redovnoj sjednici održanoj u junu 2012. godine, donešene su odluke o izmjenama i dopunama Statuta, usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju sa izvještajem spoljnog revizora za 2011. godinu, raspodjeli ostvarene dobiti iz 2011. godine i odluke o razrješenju i izboru Odbora direktora NLB Montenegrobanke.

Na vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine, donešena je odluka o uključivanju neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u osnovni kapital i odluka o raspoređivanju dobiti iz tekuće godine u osnovni kapital NLB Montenegrobanke.

Na vanrednoj sjednici održanoj 14.09.2012. godine, donešene su odluke o povećanju kapitala, zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine i o ovlašćenom kapitalu.

Na vanrednoj sjednici održanoj 24.12.2012. godine usvojene su odluke o izmjenama i dopunama Statuta, odluke o emisiji akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine i o ovlašćenom kapitalu za izdavanje hibridnog instrumenta.

### **Pregled 4. Najveći akcionari NLB Montenegrobanke na 31.12.2012.**

|                             | <b>Broj akcija</b> | <b>Učešće %</b> |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Nova Ljubljanska banka d.d. | 6.852.254          | 96,71%          |
| EBRD                        | 158.790            | 2,24%           |
| Ostali                      | 74.656             | 1,05%           |
| <b>TOTAL</b>                | <b>7.085.700</b>   | <b>100,00%</b>  |

## **Odbor direktora**

Odbor direktora, u skladu sa Zakonom o bankama, upravlja Bankom i vrši nadzor nad njenim poslovanjem i odgovoran je za: uspostavljanje sistema upravljanja svim rizicima kojima je banka izložena u svom poslovanju; obezbjeđivanje poslovanja banke u skladu sa zakonom, propisima Centralne banke i aktima banke, kao i za sprovođenje izrečenih mjera Centralne banke; sigurnost poslovanja i finansijsku stabilnost banke; tačnost svih izvještaja o poslovanju banke koji se objavljaju ili dostavljaju skupštini akcionara, Centralnoj banci i nadležnim organima.

U skladu sa navedenim, rad Odbora direktora je bio usmjeren na aktivnosti, u skladu sa Zakonom o bankama i Statutom Banke, koje su predstavljale realizaciju zadataka i ciljeva, utvrđenih u dugoročnim strateškim i godišnjim planskim dokumentima u Banci i na nivou NLB Grupe.

Odbor direktora je, u toku 2012. godine, održao 20 (dvadeset) sjednica i ispoštovao zakonsku obavezu da se sjednice Odbora direktora održavaju najmanje jednom mjesечно.

Od planskih i strateških dokumenata, Odbor direktora je usvojio: Poslovno – finansijski plan NLB Montenegrobanke za period 2013. – 2017. Godina, Strateški plan kapitala za period 2012. – 2016. godine, Godišnji plan kapitala NLB Montenegrobanke za 2012. godinu, Godišnji plan kontrole usklađenosti poslovanja NLB Montenegrobanke za 2012. godinu.

Sa ciljem usaglašavanja i unapređenja na području harmonizacije i centralizacije poslovanja sa standardima NLB dd, Odbor je donio izmjene i dopune Strategije investiranja u hartije od vrijednosti, Izmjene i dopune Politike upravljanja operativnim rizicima i Okvira upravljanja operativnim rizicima NLB Montenegrobanke, dopunu Politike upravljanja kapitalom NLB Montenegrobanke, Politiku upravljanja kreditnim rizikom, Politiku sponzorisanja i upravljanja donacijama u NLB Montenegrabanci, Politiku angažovanja lica izvan Banke za obavljanje poslova za NLB Montenegrobanku, Mjerila i postupke odobravanja plasmana u NLB Montenegrabanci, Politiku o zaradama i drugim primanjima rukovodilaca NLB Montenegrobanke, Kadrovsku politiku NLB Montenegrobanke, Sistem interne kontrole u NLB Montenegrabanci, Pravilnik o računovodstvu u NLB Montenegrabanci, Pravilnik o praćenju, vrednovanju radnih učinaka zaposlenih i isplati zarada po osnovu ostvarenih rezultata rada, izjene i dopune prilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u NLB Montenegrabanci, Pravila poslovanja depozitara NLB Montenegrobanke, Proceduru o sprovođenju interne kontrole depozitarnih poslova u Sektoru kastodi i depozitarni poslovi, Proceduru kontrole usklađenosti poslovanja u NLB Montnegrobanici, Proceduru izdvajanja rezervi za operativne rizike NLB Montenegrobanke, Proceduru o javnom objelodanju podataka od strane NLB Montenegrabanke, Izmjene i dopune Poslovnika o radu Uprave NLB Montenegrobanke.

Odbor direktora je redovno razmatrao: mjesечne poslovne i finansijske izvještaje, informacije o likvidnosti, izvještaje o izloženosti i upravljanju rizicima, informacije o finansijskim pokazateljima i iskorišćenosti kreditnih linija od MFI, kao i informacije o kašnjenju kod naplate kredita za pravna i fizička lica do polovine godine, od kada se ovaj segment uključuje u izvještaje o izloženosti i upravljanju rizicima.

U drugoj polovini godine, Odbor je redovno razmatrao izvještaje o aktivnostima preduzetim na sprovođenju strategije naplate najvećih problematičnih plasmana NLB Montenegrobanke i informacije o dvadeset najvećih spornih izloženosti fizičkih lica u NLB Montenegrabanci.

Odbor je donosio i odluke o kreditnim plasmanima koji nisu u nadležnosti Kreditnog odbora.

Kao projekti od posebnog značaja i za NLB Grupu, usvojeni su Fitnes projekt i projekt Harmonizacija kolateralala, a o njihovoj realizaciji Odbor se kvartalno izvještavao.

Razmatrani su izvještaji Interne revizije i izvještaji o radu Odbora za reviziju, izvješaji o otvorenim preporukama i funkcionalisanju sistema internih kontrola, izvještaji o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i izvještaji koji se odnose na kontrole i realizaciju preporuka i zaključaka eksterne revizije, Centralne banke Crne Gore, redovni i vanredni revizijski izvještaji revizije Banke, uključujući izvještaje o kontroli usklađenosti poslovanja Banke.

Odbor je donio odluku o pokretanju skraćenog postupka likvidacije akcionarskog društva za upravljanje penzionim fondom "NLB Penzija" AD Podgorica, odluku o ukidanju šaltera NLB Montenegrobanke u Podgorici i odluku o dezinvestiranju – prodaji poslovnih objekata NLB Montenegrobanke u Mojkovcu i Budvi – Pržno.

Odbor direktora je donosio odluke o sazivanju skupština i utvrđivao predloge odluka za skupštine akcionara NLB Montenegrobanke.

Od strane Odbora direktora, prije razmatranja na skupštini akcionara, razmatrani su i usvojeni Godišnji račun i Izvještaj spoljnog revizora PWC o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja NLB Montenegrobanke za 2011. godinu.

Odbor direktora je razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti i o njima donosio odgovarajuće odluke i zaključke i insistirao na praćenju i njihovoj doslednoj realizaciji u praksi, o čemu je redovno, mjesečno informisan o realizaciju odluka i zaključaka.

Odnos članova Odbora direktora prema obavezama i zadacima koji proizilaze iz zakona i internih akata Banke, ostvariva se kroz kvalitetnu saradnju sa Upravom Banke i stručnim službama i aktivno učešće na sjednicama Odbora direktora.

U radu Odbora direktora nije bilo spornih slučajeva kod usaglašavanja stavova i odluka u sproveđenju poslovne politike Banke i zakonske regulative.

# Interna revizija

Interna revizija je posebna organizaciona jedinica (sektor) koja je nezavisna u svom radu i neposredno odgovorna Odboru za reviziju i Odboru direktora Banke. Rad Interne revizije je usaglašen sa zakonskom i podzakonskom regulativom, Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije i Etičkim kodeksom i radom Interne revizije na nivou NLB Grupe.

Interna akta kojima je regulisan rad interne revizije su: Krovni dokument o radu Sektora interne revizije, Pravilnik o radu Sektora interne revizije i Priručnik za internu reviziju.

Rad Interne revizije je tokom 2012. godine praćen kroz redovno izvještavanje Odbora za reviziju i Odbora direktora (izvještaji o obavljenim pregledima, mjesecni izvještaji o realizaciji preporuka, tromjesečni i godišnji izvještaji o radu Interne revizije, informacije o spoljoj reviziji i kontroli Centralne banke Crne Gore). Takođe, rad Interne revizije je praćen i od strane Centra interne revizije NLB d.d..

Tokom 2012. godine rad Interne revizije Banke se obavljao u skladu sa Planom interne revizije za 2012. godinu (urađen na osnovu analize rizika). Završeno je 7 redovnih pregleda, jedan nenajavljeni pregled filijale i 4 vanredna pregleda. Obavljeni su sljedeći planirani pregledi: Upravljanje poslovnom mrežom, Informaciono-komunikaciona tehnologija, Upravljanje kapitalom, Upravljanje kreditnim rizikom fizičkih lica, Sprečavanje pranja novca, Kontinuitet poslovanja i nenajavljeni pregled Filijale Podgorica V.

Sprovedeni vanredni pregledi bili su usmjereni na upravljanje kreditnim rizikom.

Pregledima su ocijenjeni adekvatnost i efikasnost upravljanja rizicima i djelovanje sistema internih kontrola, usaglašenost poslovanja sa zakonskim propisima i internim aktima, knjigovodstveno evidentiranje transakcija i sistem izvještavanja.

Centralnoj banci Crne Gore je na polugodišnjoj osnovi dostavljan izvještaj o funkcionisanju sistema internih kontrola (*u skladu sa Odlukom o osnovama sistema interne kontrole u bankama*). Interna revizija je saradivala sa Centralnom bankom Crne Gore i prilikom obavljanja ciljnih kontrola.

Interna revizija je saradivala sa spoljnim revizorom PricewaterhouseCoopers prilikom revizije finansijskih izvještaja, kao i tokom drugih angažmana.

Tokom novembra 2012.godine nezavisni eksterni ocjenjivač „Vezjak svetovanje“ je izvršio procjenu rada Sektora interne revizije i ocijenio usklađenost djelovanja sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije i Etičkim kodeksom. Tom prilikom, utvrđena je opšta usklađenost rada Interne revizije sa standardima.

Tokom 2012. godine održano je 13 sjednica Odbora za reviziju.

# Ključni događaji

## 2012.

### **Jun:**

- Imenovanje Polone Žižmund za novog člana Odbora direktora

### **Jul:**

- Početak mandata Roberta Kleindiensta na funkciji izvršnog direktora Banke, kao i člana Odbora direktora
- Ukipanje šaltera u Podgorici

### **Avgust:**

- Likvidacija akcionarskog društva za upravljanje penzionim fondom "NLB Penzija" AD Podgorica

### **Septembar:**

- Odluka o povećanju kapitalu NLB Montenegrobanke /dokapitalizacija od strane NLB d.d., u iznosu od 26,5 miliona EUR
- Početak implementacije Fitness projekta /Projekat smanjenja troškova Banke

### **Decembar:**

- Nova Odluka o emisiji akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine i o ovlašćenom kapitalu za izdavanje hibridnog instrumenta /dokapitalizacija od strane NLB d.d., u iznosu od 14,5 mil EUR
- Isticanje mandata Darka Radunovića na funkciji izvršnog direktora Banke

## 2013.

### **Januar:**

- Razrješenje člana Odbora za reviziju Milana Lakićevića; Imenovanje Darje Orožen za novog člana Odbora za reviziju

### **Februar:**

- Ukipanje Filijale Podgorica IV

### **Mart:**

- Razrješenje predsjednika Odbora za reviziju Jureta Peljhana; Imenovanje Nataše Veselinović za predsjednika i Iztoča Preloga za novog člana Odbora za reviziju
- Dobijena saglasnost Centralne banke Crne Gore za obavljanje poslova prevoza novca za druge poslovne banke
- Odbor direktora usvojio predlog odluke Uprave Banke o obavljanju poslova prodaje potraživanja

### **April:**

- Razrješenje predsjednika Odbora direktora Davida Benedeka i člana Jureta Peljhana; Imenovanje Blaža Brodnjaka i Mojce Osolnik Videmšek za nove članove Odbora direktora
- Ukipanje šaltera Splendid u Budvi
- Dobijena saglasnost Centralne banke Crne Gore za obavljanje poslova prodaje potraživanja

# **Analiza poslovanja**

**Finansijski rezultat**

**Poslovna aktivnost Retail**

**Poslovna aktivnost Corporate**

**Upravljanje rizicima**

**Finansijska tržišta**

**Platni promet**



**Informaciona tehnologija**

# Finansijski rezultat

Nastavak negativnih trendova u privredi obilježio je 2012. godinu i negativno uticao na poslovanje NLB Montenegrobanke, koja je godinu završila sa gubitkom, u iznosu od 49,8 miliona EUR. Loš rezultat je posljedica pogoršanja stanja privrede i objektivnog prepoznavanja kvaliteta portfelja, sa pratećim rastom loših kredita, koji su zahtjevali izdvajanje značajnih dodatnih rezervacija. Rezultat prije rezervacija bio je pozitivan i iznosio je 9,7 miliona EUR.

Fokus poslovanja je od druge polovine 2012. godine bio na aktivnom upravljanju portfeljem Banke, smanjenju rizikom ponderisane aktive, kao i poboljšanju troškovne efikasnosti.

Adekvatnost kapitala je bila kritična tačka poslovanja Banke. Pogoršanje je, naravno, bilo posljedica gubitka sa kojim je Banka poslovala od druge polovine godine. Aktivno su se sprovodile aktivnosti usmjerene kako na povećanje kapitala, tako i na smanjenje kapitalskih zahtjeva. Povećanje kapitala je u 2012. godini realizovano kroz dvije dokapitalizacije, jedne u iznosu od 26,5 mil EUR i druge u iznosu od 14,5 miliona.




## Bilans uspjeha

Bez obzira na smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, **neto kamatni prihodi** i u 2012. godini su dominantan izvor zarade Banke. Dostigli su iznos od 17,3 miliona EUR, uz neto kamatnu maržu od 3,64%. Pogoršanje kvaliteta portfelja, odnosno rast stanja nekvalitetne aktive, uticalo je na smanjen iznos ove kategorije prihoda u odnosu na prethodnu godinu (po lokalnoj regulativi, kamata na nekvalitetnu aktivu, nije prikazivana u bilansu uspjeha, nego se vodila vanbilansno). Navedeno je uslovilo značajna osciliranja u mjesecnim iznosima kamatnog prihoda, naročito prihoda od kamata Corporate klijenata.

Realizacija **neto nekamatnih prihoda** je takođe niža od prošlogodišnje i na nivou je od 6,8 miliona EUR. Pad zarade posljedica je niže kreditno-garancijske aktivnosti, kao i nižeg ostvarenog obima platnog prometa. Na drugoj strani, rast zarade se bilježi od kartičnog poslovanja.

#### CIR, opšti troškovi/neto operativni prihod




Kao što je već pomenuto, u poslednjem kvartalu je započet Fitness projekat, projekat smanjenja **operativnih troškova** Banke.

Projekat traje do kraja 2014. godine, sa ciljem smanjenja godišnjeg nivoa troškova u 2014. za 15% u odnosu na nivo realizovan u 2011. (kao polazišnoj godini Projekta). Ciljevi postavljeni za poslednji kvartal 2012. godine su, u najvećoj mjeri, realizovani. Svakako, gro smanjenja je planirano za 2013. godinu. CIR (kao pokazatelj pokrivenosti troškova sa neto prihodima) je iznosio 59,5% i najbolji je u bankarskom sektoru.

Gubitak je opredijeljen značajnim izdvajanjem dodatnih rezervacija, prvenstveno po kreditima corporate-u. **Trošak rezervacija** u 2012. godini iznosio je 59,6 miliona EUR. Stepen pokriće kredita rezervama je uvećan na 16,3%.

#### Kreditni portfelj, u 000 EUR




#### Bilans stanja

**Ukupna aktiva** Banke na 31/12/2012. iznosi 476,2 miliona EUR. Smanjena je za 50 miliona EUR u 2012. godini, zbog smanjenja depozita i zaduženosti prema bankama i finansijskim institucijama. Udio Banke iznosi 17%.

**Bruto kreditni portfelj** Banke na 31/12/2012. iznosi je 388,8 miliona EUR. U odnosu na 31/12/2011. godine, portfelj je umanjen za 9,3%. Stopa pada kredita na nivou bankarskog sektora iznosila je 4,8%, tako da je udio Banke smanjen za 1 p.p. i iznosi 20,9%. Zadržana je struktura portfelja – 51% se odnosi na kredite Corporate-u, odnosno 49% na kredite Retail-u.

**Depoziti nebankarskog sektora** su u 2012. godini ostvarili pad od 5,8%. Povećana je baza depozita retail-a za 18 miliona EUR, dok su depoziti corporate-a značajno smanjeni. Udio Banke u ovom segmentu na kraju 2012. godine iznosi 18%.

#### Depoziti nebanke, u 000 EUR



## Adekvatnost kapitala

Potrebe po kapitalu su se u 2012. godini smanjile u odnosu na 2011. godinu za cca 6 miliona EUR, prvenstveno uslijed smanjenja kreditnog portfelja. Međutim, adekvatnost kapitala, odnosno koeficijent solventnosti, značajno je umanjen, uslijed smanjenja raspoloživog kapitala za pokriće rizika, odnosno sopstvenih sredstava Banke. Sopstvena sredstva su smanjena za cca 22 miliona EUR u 2012. godini, kao posljedica poslovanja sa gubitkom. U skladu sa navedenim, koeficijent solventnosti je smanjen sa 12,7% na 8,2%.

Banka je preduzela brojne aktivnosti za poboljšanje adekvatnosti kapitala, među kojima su najznačajnije: smanjenje kreditnog portfelja, uvećanje kolateralna kroz pridobijanje dodatnih obezbjeđenja i ukrštanja postojećih i intenzivna naplata problematičnih plasmana.

Već je naglašeno da je matična banka NLB d.d. dokapitalizovala Banku, uloživši kroz dvije dokapitalizacije, jednu od 26,5 miliona EUR i drugu od 10,5 miliona EUR dodatnog akcionarskog kapitala i 4 miliona EUR hibridnog duga, koji predstavlja dopunski kapital. Druga dokapitalizacija (bez obzira na priliv sredstava koji je bio u decembru 2012. godine), zbog zakonskih rokova, nije mogla biti proknjižena pod 31.12.2012. godine, već tek u januaru 2013. godine. U slučaju uzimanja u obračun i ovog dodatnog iznosa, koeficijent solventnosti na 31.12.2012. godine bi iznosio 11,5%.

# Poslovna aktivnost Retail

Fokus na postojeće klijente  
Banke i kvalitetnije ovladavanje  
kreditnim i operativnim rizicima,  
obilježili su poslovne aktivnosti  
u 2012. godini.

U segmentu poslovanja sa građanima, glavni poslovni cilj - održavanje tržišnog udijela, uz redefinisanje poslovnih procesa u cilju kvalitetnijeg ovladavanja kreditnim i operativnim rizicima, je, u najvećoj mjeri, ostvaren.

U nepovoljnem tržišnom ambijentu, stabilna baza depozita i kvalitetno upravljanje rizicima su imali prioritet u odnosu na rast kreditnog portfelja. Isto je za rezultat imalo kontrolisani pad kreditnog portfolija građana, uz zadržavanje visokog tržišnog učešća od preko 20%.


## Krediti građanima

Trend smanjenja portfelja kredita građana posljedica je konzervativne kreditne politike tokom 2012 godine. Pored toga, u obzir treba uzeti i ukupan tržišni ambijent, koji je uticao na pad opšte potrošnje, pa time i tražnje za kreditnom podrškom. Godinu je obilježila tendencija klijenata za konsolidovanjem postojećih obaveza, kroz produženje ročnosti i gašenja nešto skupljih vidova kredita.


Podaci o stanju bankarskog sektora Crne Gore u segmentu poslovanja sa stanovništvom pokazuju da je obim kreditne aktivnosti u 2012. godini bio za 2,9% niži u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu, obim kreditne aktivnosti Banke u ovom segmentu smanjen je za 6,9%.

Banka je u 2012. godini zadržala tržišni udio na prilično istom nivou (smanjenje od 0,8 p.p.) i ostala prvi izbor njenih klijenata i pored veoma prisutne konkurenциje.

**Krediti građanima,  
stanje na dan, u mil EUR**



**Stopa rasta/pada kredita i udio Banke na tržištu**



## Depoziti građana

Širokom lepezom proizvoda namijenjenih štednji, Banka i u ovoj godini bilježi rast po depozitima građana.


Prema podacima o stanju bankarskog sektora Crne Gore u segmentu poslovanja sa građanima, obim depozita u sistemu je u 2012. godini bio za 11% veći u odnosu na 2011. godinu.

Za isti period, NLB Montenegrobanka je deponentsku bazu uvećala za 6,8%, čime je zadržala tržišno učešće, uz minimalno smanjenje od 0,8 p.p..

**Depoziti građana,  
stanje na dan, u mil EUR**



**Stopa rasta/pada depozita i udio Banke na tržištu**




## Poslovanje sa SME segmentom


Glavni fokus Retail-a u 2012. godini je bio na konsolidaciji portfelja u SME segmentu, uslijed strategije Banke koja se ogledala u konzervativnom pristupu i smanjenju kreditnog portfelja s jedne, kao i povećanju depozita pravnih lica, sa druge strane. U 2011. godini LTD koeficijent je iznosio 1,37, dok je u 2012. godini značajno poboljšan i iznosio je 0,94.

Poslovnu 2012. godinu su obilježili veoma ozbiljni izazovi u poslovanju privrede, sa naglašeno usporenom aktivnošću. Visok nivo zaduženja je pojačao nelikvidnost preduzeća, koja je uslovila povećanje delikvencije u izmirivanju obaveza prema Banci, tako da je, pored prodajne aktivnosti, značajan fokus bio i na praćenju i sanaciji postojećeg portfelja. U tom dijelu, Banka je donijela cijeli set mjera za praćenje i rano reagovanje u naplati potraživanja.

**Krediti SME, stanje na dan, u mil EUR**




**Depoziti SME, stanje na dan, u mil EUR**




## Napredni kanali prodaje

Sektor za direktno bankarstvo i brigu o korisnicima je u 2012. godini izmijenio ime i otpočeo proces uvođenja organizovanog i struktuiranog odnosa između klijenata i Banke. Kontakt centar je postavljen na čvrstim temeljima, kao bazični servis Banke, sa nekoliko pristupnih kanala (poziv, govorni automat, mail, SMS) i postavljen je sistem učešća kontakt centra u ranoj naplati potraživanja za retail klijente.


### Broj bankomata i terminala



### Promet po bankomatima i POS terminalima, u mil EUR



### Broj aktivnih kartica na dan (korištenih u 90 dana)



Na pos terminalima, kao i na bankomatima, 2012. godina je bila rekordna u obimu transakcija i prometima. Prirodan rast kartičnih transakcija je pojačan aktivnim učešćem na tržištu i promocijom ovog sistema transakcionog bankarstva. Bez ulaganja u prihvatu mrežu terminala i bankomata, a na bazi tehnoloških razvoja, postignut je značajan iskorak ka novim servisima (multi TID, installment, instant discount, additional field).

Banka je 2012. godine izdala i prvu installment karticu na tržištu Crne Gore, što je trasiralo put budućeg razvoja potrošačkih kredita.

Broj aktivnih kartica ima trend rasta, što je svakako pokazatelj strateškog usmerenja Banka ka ovom segmentu poslovanja. Izdavanje kartica je potpomognuto uvođenjem jedinstvene kartice na tržištu Crne Gore, gde je klijentu ostavljena sloboda izbora dizajna kartice.

U dijelu prihvata kartica, Banka je i 2012. godine nastavila trend i pozicionirala se na tržištu kao najznačajniji prihvatilac kartica. Na bankomatima je, po prvi put u Crnoj Gori, odpočet servis plaćanja računa za komunalije, od kojeg očekujemo da će u budućnosti biti standard za bill payment servise.

U dijelu poslovanja putem elektronskog bankarstva (NLB Klik i NLB Proklik) ostvareni su rekordni obimi, što nam daje pravo da očekujemo nastavak razvoja transakcionog bankarstva i uključenjem novih servisa postojećim rešenjima udaljenog pristupa računima i banci.

# Poslovna aktivnost Corporate

Poslovna aktivnost u 2012. godini je bila dominantno fokusirana na sanaciju portfelja, uvažavajući otežane uslove poslovanja i ukupan ekonomski ambijent u zemlji. Izdvojene su značajne rezervacije za potencijalne gubitke. Ipak, obezbijeđena je adekvatna kreditna podrška najbonitenijim privrednim subjektima, dugogodišnjim klijentima Banke.

Nepovoljan poslovni ambijent, problemi u realnom sektoru, prevashodno u segmentu likvidnosti, bile su glavne karakteristike poslovnog ambijenta, od početka ekonomske krize u Crnoj Gori, pa samim tim i tokom 2012. godine. Uzimajući u obzir takvo poslovno okruženje, poslovna aktivnost Banke bila je orijentisana na saniranje kreditnog portfelja i poslovanje sa najbonitenijim crnogorskim preduzećima. NLB Montenegrobanka je, kroz svoj prepoznatljiv poslovni imidž i poslovnu strategiju, uspjela u datim okolnostima na najbolji način prepoznati potrebe klijenata i izaći im u susret i na taj način održati bazu najbonitenih klijenata na crnogorskom tržištu. Dodatno, likvidnost Banke je permanentno bila na nivou definisanih standarda i zakonske regulative.

Aktivnosti su bile usmjerene na:

- Sanaciju portfelja, kroz realizacije reprograma
- Značajno smanjenje portfelja u drugoj polovini godine, sa ciljem smanjenja rizikom ponderisane aktive
- Održavanje kreditne aktivnosti, kako bi se obezbijedila adekvatna podrška dugogodišnjim klijentima Banke
- Pružanje savjetodavne podrške klijentima u prevazilaženju poslovnih problema
- Sistematičan prenos dijela portfelja u Odjeljenje upravljanja problematičnim plasmanima

**Kreditni portfelj corporate-a** je u 2012. godini umanjen za 20 miliona EUR (11%). Na 31/12/2012. godine stanje portfelja iznosi 199 miliona EUR i na nivou je planiranog. Smanjenje portfelja se od druge polovine prethodne godine nametnulo kao jedan od prioriteta, obzirom na potrebu smanjenja rizikom ponderisane aktive, kao i potrebu usklađivanja odnosa kredita i depozita Banke.

Bez obzira na smanjenje stanja, godinu je obilježila značajna kreditna aktivnost - odobreno je 218 kredita, iznosa 132 miliona EUR. Odobreni iznosi u značajnom procentu su se odnosili na model realizacije reprograma kreditnih obaveza dužnika, a sve u cilju stvaranja uslova za dugoročnije uredno servisiranje obaveza.

Na nivou bankarskog sektora Crne Gore, kreditni portfelj segmenta Corporate smanjen je 6%. Banka je udio na tržištu neznatno smanjila na 21,5%, čime se i dalje održala kao prva poslovna banka na tržištu u tom segmentu.

Podrška komitentima nije izostala ni u dijelu **garancijskih aranžmana**. Realizovano je 1.488 aranžmana, iznosa 79,2 miliona EUR.

**Krediti corporate,  
stanje na dan, u mil EUR**




**Stopa rasta/pada kredita i udio Banke na tržištu**



**Depoziti privrede** su smanjeni za 21%. Navedeno je posljedica opšte situacije u privredi, a, dijelom, i ciljanog smanjenja velike koncentracija depozita u ovom segmentu poslovanja.

Banka nije uspjela da isprati tržišno kretanje depozita privrede. Udio je u 2012. godini smanjen za 5p.p..

**Depoziti corporate,  
stanje na dan, u mil EUR**



**Stopa rasta/pada depozita i udio Banke na tržištu**



# Upravljanje rizicima

U 2012. godini izrazili su se produženi efekti krize na slabljenje kvaliteta kreditnog portfelja. Pri tome, najviše uticaja je imala produbljena nelikvidnost privrede, što je uticalo, u manjoj ili većoj mjeri, na kreditnu sposobnost svih privrednih subjekata na tržištu.

Sa druge strane, Banka je pristupila "čišćenju aktive", u smislu preciznog razdvajanja plasmana na problematične plasmane, plasmane koji zahtjevaju intenzivno praćenje i plasmane zadovoljavajućeg boniteta. Pri tome, problematični plasmani su razdvojeni na dvije grupe plasmana: plasmani kod kojih je moguće, uz saradnju sa komitetom i pravilno restrukturiranje, uvesti plasman u redovnu otplatu i plasmani kod kojih je naplata izvjesna isključivo kroz realizaciju kolateralna.

U skladu sa navedenim, Banka se i organizaciono osposobila tako da što kvalitetnije sproveđe proces praćenja, monitoringa i upravljanja svim, a prvenstveno problematičnim plasmanima.

## Upravljanje kreditnim rizikom

U NLB Montenegrabanci kreditnim rizikom upravlja se kako na nivou pojedinog kreditnog plasmana, tako i na nivou cijelokupnog portfelja.

U tom smislu, od suštinskog značaja jeste sprovođenje dobrih praksi, internih procedura i politika, kao i eksternih propisa vezanih za efikasno mjerjenje, praćenje i upravljanje kreditnim rizikom.

Prije donošenja odluke o odobravanju pojedinog plasmana, koji bi Banku izložio kreditnom riziku, svakom klijentu utvrđuje se bonitet i gornja granica zaduživanja.

Bonitet klijenta bazira se na analizi njegove finansijske pozicije, poslovnih performansi, dosadašnjoj saradnji sa Bankom, i sposobnosti da u budućem poslovanju generiše dovoljno novčanih tokova koji bi omogućili izmirivanje obaveza prema Banci.

Gornja granica zaduženja klijenta određuje se, prije svega, na bazi kreditne sposobnosti, ocjene studije izvodljivosti investicije i ostalih elemenata koji su vezani za sposobnost klijenta da izađe u susret obavezama po osnovu kreditne izloženosti prema Banci i određuje se posebno za kratkoročne, a posebno za dugoročne plasmane.

Struktura portfelja redovno se prati po sljedećim segmentima: bonitet, vrsta komitenta, velike izloženosti, djelatnosti, nekvalitetna aktiva, NPL, restrukturirani krediti, obezbjeđenja itd.

U 2012. godini, naglasak kod praćenja i upravljanja kreditnim rizikom, kao što je već navedeno, bio je na što boljem upravljanju problematičnim plasmanima, sprečavanju daljeg slabljenja portfelja, pridobijanju dodatnog, odnosno ukrštanju postojećeg kolateralna, adekvatnom rezervisanju plasmana u smislu obezbjeđivanja zadovoljavajućeg stepena pokrića ukupnog portfelja, kao i pokrića problematičnih plasmana rezervama.

## **Upravljanje tržišnim rizicima**

S obzirom na ne tako značajan obim poslovanja u stranoj valuti, izloženost valutnom riziku je na veoma niskom nivou. Svakako, izloženost valutnom riziku prati se i upravlja na dnevnom nivou (dnevno izvještavanje i zatvaranje pozicija), putem održavanja valutnih pozicija u okviru interna propisanih limita. Takođe, na dnevnom nivou, vrši se izračunavanje VaR portfelja stranih valuta.

Utvrđivanje izloženosti kamatnom riziku vrši se na osnovu Gap analize za različite vremenske periode, posebno za stavke sa fiksном, a posebno za stavke sa varijabilnom kamatnom stopom, kao i agregatno. Na taj način mjeri se uticaj promjene tržišnih kamatnih stopa, na kretanja neto kamatne marže. Upravljanje rizikom kamatne stope vrši se zatvaranjem pozicija unutar interna propisanih limita, kao i primjenim izvedenih finansijskih instrumenata u svrhu hedging-a pozicija.

Takođe, Banka mjeri uticaj promjena tržišnih kamatnih stopa na neto kamatnu maržu.

Banka u skladu sa Strategijom investiranja u hartije od vrijednosti bankarske knjige investira u državne obveznice najvišeg boniteta, u svrhu obezbjeđivanja potrebne sekundarne likvidnosti.

## **Upravljanje operativnim rizikom**

Upravljanje operativnim rizikom u Banci regulisano je kroz Politiku upravljanja operativnim rizicima i Okvir upravljanja operativnim rizicima, gdje je precizno definisan način identifikacije, ocjenjivanja i savladavanja, odnosno praćenje, upravljanje i davanje predloga mjera za otklanjanje izloženosti i posljedica nastalih po osnovu izloženosti operativnim rizicima.

Banka je u 2012. godini najveću pažnju poklonila upravljanju operativnim rizikom na kreditnom procesu, kao potencijalnom izvoru značajnih štetnih događaja.

Pored navedenog, Banka posvećuje značajnu pažnju identifikaciji, mjerenu, praćenju i upravljanju strateškim rizikom i rizikom ugleda, kao i rizikom kapitala i rizikom profitabilnosti (kao materijalno značajnim rizicima) i svim ostalim rizicima koji nisu materijalno značajni, kao što su rizik zemlje, rizik druge ugovorne strane i sl.

## **Upravljanje rizikom likvidnosti**

Upravljanje likvidnošću, kako operativnom tako i strukturnom, u NLB Montenegrabanci regulisana je Politikom i Strategijom upravljanja likvidnošću, Planom upravljanja likvidnošću u nepredviđenim situacijama i Uputstvima i Procedurama za upravljanje likvidnošću. Svi navedeni dokumenti, na predlog Odbora za upravljenje bilansnim odnosima, usvojeni su od strane Odbora direktora.

Politikom upravljanja likvidnošću definiše se rizik likvidnosti, određuju načini i postupci za adekvatno upravljanje i mjerjenje rizika likvidnosti, definisu odgovornosti i nadležnosti organa Banke u sistemu upravljanja rizikom likvidnosti, utvrđuje način provjeravanja trenutnog stanja likvidnosti i budućih novčanih tokova, kao i preduzimanje mjera za ostvarivanje ciljeva optimalne likvidnosti Banke.

Plan za upravljanje likvidnošću u nepredviđenim situacijama definiše smjernice i postavlja plan aktivnosti koje imaju za cilj prepoznavanje problema i iznalaženje najboljih rješenja u uslovima nastanka nepredviđenih okolnosti, odnosno održavanje likvidnosti koja garantuje nesmetano obavljenje poslova i zaštitu interesa deponenata, kreditora i akcionara banke.

Praćenje i upravljanje rizika likvidnosti u NLB Montenegrabanci za cilj ima sljedeće:

- Obezbeđivanje adekvatnih rezervi likvidnosti koje omogućavaju izmirivanje svih dospjelih obaveza;
- Minimiziranje troškova održavanja likvidnosti;
- Optimiziranje stanja likvidnosnih rezervi;
- Obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa likvidnosti za različite slučajeve i stepene stresnih scenarija;
- Predviđanje nastanka vanrednih uslova, odnosno kriznih razmjera i izvođenje usvojenih kriznih planova, ukoliko se takva predviđanja ostvare.

# Upravljanje problematičnim plasmanima

Imajući u vidu poslovni ambijent i izraženu ekonomsku krizu koja je zahvatila i realni i finansijski sektor i značajno otežala naplatu potraživanja i povećala broj problematičnih plasmana, Banka je intenzivirala aktivnosti naplate, koja sprovodi Sektor pravnih poslova i upravljanja problematičnim plasmanima.

Aktivnosti Odjeljenja se zasnivaju na identifikaciji i rješavanju problematičnih plasmana fizičkih lica sa brojem dana kašnjenja preko 90 i pravnih lica sa brojem dana kašnjenja preko 120 dana, a koji kao sredstvo obezbjeđenja imaju hipoteku nad nepokretnostima.

U cilju intenziviranja naplate i pravovremenog identifikovanja problema u servisiranju obaveza, Odjeljenje se bavilo i plasmanima na listi „intenzivnog praćenja“, koja obuhvata klijente koji po broju dana kašnjenja ne ispunjavaju uslove za prenos u odjeljenje upravljanja problematičnim plasmanima, ali zahtevaju pažljivu obradu i praćenje poslovanja.

Osnovni cilj intenzivnog praćenja klijenata je bio sanacija klijentovog položaja i smanjenje rizika Banke u poslovanju sa rizičnim klijentom, definisanje strategije praćenja klijenta i nastavka dalje poslovne saradnje; nadzor nad procesom poslovno-finansijskog prestrukturiranja klijenta; predpriprema polazišta za eventualnu sudsku naplatu.

U nastavku slijedi pregled najznačajnijih aktivnosti:

- Analiza problematičnog plasmana i identifikovanje mogućih rješenja (pregovori sa klijentom i sagledavanje realnih mogućnosti za urednije servisiranje obaveza ili izmirenje kompletнog duga),
- Restrukturiranje i sanacija plasmana, nakon analize poslovanja i pregovora sa dužnikom, odnosno identifikovanje mogućih izvora otplate, uz eventualno poboljšanje sredstava obezbjedjenja,
- Sporazumno izmirenje duga i regulisanje odnosa dužnika,
- Aktivnosti u sprovodjenju upravnog postupka i aktiviranja sredstava obezbjedjenja (hipoteka i fiducija),
- Saradnja sa agencijama za nekretnine u cilju inteziviranja prodaje hipotekovanih nepokretnosti,
- Pregovori sa regionalnom agencijom za otkup dijela potraživanja,
- Definisanje predloga za stečenu aktivu.

Sve aktivnosti su usmjerenje ka umanjenju izloženosti Banke, uz poboljšanje sredstava obezbjedjenja i izvora otplate duga.

U 2012. godini portfelj Odjeljenja upravljanja problematičnim plasmanima je dostigao broj od 534 dužnika (pravnih i fizičkih lica) sa ukupnim stanjem duga, zaključno sa 31.12.2012. godine u iznosu od 111,1 milion EUR.

# Finansijska tržišta

Iako je Banka u 2012. godini zabilježila pad depozita nebankarskog sektora, pojačana je sekundarna likvidnost Banke. Aktivnim učešćem na domaćem i ino tržištu visoko-bonitenih hartija od vrijednosti, Banka je u 2012. uvećala portfelj sekundarnih rezervi za cca 17 miliona EUR. Na dan 31.12.2012. ukupno stanje sekundarnih rezervi čini 8% bilansne sume.

Na kraju 2012. godine, Banka nije imala zaduženosti po osnovu korišćenja kratkoročnih izvora finansiranja – money market linija, dok je zaduženost po osnovu dugoročnih kreditnih linija smanjena.

Na osnovu adekvatnog upravljanja rizikom likvidnosti, svi parametri likvidnosti bili su u okviru propisanih limita.

U cilju što boljeg upravljanja strukturnom likvidnošću i približavanja zahtjevima Basela III, Banka je i dalje prati koeficijent likvidnosti – LCR.

## Trgovanje

NLB Montenegrobanka se i u 2012. godini može pohvaliti značajnim brojem održenih transakcija na FX tržištu, kao i činjenicom da je, uprkos krizi, uspjela uredno da servisira sve potrebe tržišta za valutama.

Takođe, zahvaljujući dobroj saradnji sa ino korespondentima, a u cilju ostvarivanja zajedničkog interesa i očuvanja dobre poslovne saradnje sa svojim klijentima, Banka nudi usluge trgovanja valutama po trenutno važećim uslovima na finansijskom tržištu, bez tarifiranja istih u vidu dodatnih naknada.

Banka je tokom posmatrane poslovne godine nastavila sa korišćenjem brze i efikasne platforme za obavljanje FX i MM poslova.

## Kastodi i depozitarni poslovi

Banka je i tokom 2012. godine nastavila da uspješno nudi **kastodi usluge** svojim klijentima, kako na domaćem tako i na ino tržištu. Naš pristup, od samog početka razvoja kastodi poslovanja, usmjeren je ka trajnom stvaranju i razvijanju kvalitete usluge.

U Banci je realizovan značajno veći broj transakcija (za 75%) na domaćem i ino tržištu u odnosu na prethodnu godinu. Takođe, došlo je do povećanja ukupne vrijednosti portfolija o kojem se Banka stara, uslijed prenosa portfelja hartija klijenata sa drugih računa na račun NLB kastodi banke.

U skladu sa novim Zakonom o investicionim fondovima, sredinom 2012. godine Banka je dobila licencu za obavljanje depozitarnih poslova, koji podrazumijevaju vođenje kompletne imovine za investicione fondove. Za potrebe obavljanja ovih poslova izvršena je nadogradnja postojećeg softvera i time su se stekli svi neophodni uslovi za širenje mreže klijenta.

Na ovaj način, Banka nastavlja sa praksom stalnog osavremenjivanja i praćenja svih relevantnih tokova na svjetskim tržištima, sa ciljem da klijenti uvijek dobiju najviši nivo usluga.

# Platni promet

**U nacionalnom platnom prometu** ostvaren je ukupan obim prometa od 2.688 miliona EUR (pad obima u odnosu na 2011 godinu za 5%). Na nivou sektora Crne Gore, promet je manji za 1,3%.


Na navedene kvantitativne podatke prvenstveno je uticala nelikvidnost i blokada računa većeg broja klijenta banke.

Postignuti rezultati su ostvareni uz maksimalno poštovanje svih profesionalnih standarda u platnom prometu, bez zadržavanja naloga i uz maksimalnu efikasnost.


**Ino platni promet** je ostvario ukupan obim transakcija u iznosu od 776 miliona EUR, od čega su plaćanja pravnih lica 639 miliona EUR, plaćanja fizičkih lica 24 miliona EUR, a prilivi fizičkih lica 113 milion EUR.

Osnovni razlozi negativnih trendova u odnosu na prethodnu godinu su: pogoršanje ukupne ekonomske situacije u 2012. godini, pad likvidnosti preduzeća i platežne sposobnosti građana, kao i smanjen obim kreditne aktivnosti banaka.

Domaći platni promet, u mil EUR



Ino platni promet, u mil EUR



# Informaciona tehnologija

Tokom 2012. godine u oblasti informacione tehnologije uspješno je realizovano niz infrastrukturnih i aplikativno-tehnoloških projekata, u cilju obezbeđenja veće pouzdanosti i sigurnost cijelokupnog informacionog sistema i adekvatne IT podrške poslovnim procesima i razvojnim inicijativama.

U dijelu infrastrukturnih projekata uspješno je implementirano više rješenja koji za cilj imaju povećanje sigurnosti, pouzdanosti i rasploživosti cijelokupnog informacionog sistema. Zamjenom produkcionih DB servera u primarnom data centru i servera u DR data centru obezbijeđen je nesmetan i siguran rad baze podataka, a time i cijelokupnog poslovnog core rješenja. U zgradici centrale banke je realizovan projekt izvođenja dodatne kablaže, zbog nedovoljnog broja mrežnih utičnica na radnim mjestima po spratovima. Time je obezbijeđena kvalitetnija konekcija radnih stanica u mrežu banke. Započeta je i realizacija centralizovanog backupa serverske i korisničke infrastrukture koja će omogućiti automatski backup podataka sa radnih stanica, kao i automatski backup podataka sa serverske infrastrukture. U cilju veće sigurnosti i skalabilnosti zamijenjeni su firewal sistemi na DR lokaciji i na primarnoj lokaciji. Time je nivo sigurnosti podignut na znatno veći nivo i postignuta modularnost upotreboom novih tehnika virtualizacije samih firewall sistema. U cilju realizacije kvalitetne sinhronizacije vremena na svim uređajima u mreži implementirana su rješenja sa NTP serverima na primarnoj i DR lokaciji i tako omogućena automatska sinhronizacija tačnog vremena na svim uređajima u mreži. Hardverski resursi virtuelne platforme su unaprijeđeni, kako bi bili adekvatni za implementaciju novih poslovnih servisa.

U dijelu aplikativno tehnoloških rješenja završen je rad na implementaciji AAA revizijskog rješenja za core softver. Interno je razvijen i implementiran softver za help desk podršku i centralnu administraciju korisnika, kroz koji se centralizovano i modularno vodi sva evidencija vezano za pruženu help desk podršku i administraciju korisnika. Implementacijom ovih softverskih modula omogućena je strukturirana i transparentna komunikacija i veća efikasnost uz poštovanje svih internih pravila i odgovornosti zaposlenih. Sa kompanijom Microsoft je obnovljen EA ugovor za licence koje se koriste u sistemu u narednom trogodišnjem periodu. Započeta je implementacija softverskog rješenja za AML, što je jedan od zajedničkih projekata na novou Grupe. Završetak implementacije se očekuje u I kvartalu 2013. godine. Gotovo svi implementirani servisi su realizovani na virtuelnoj platformi i time postignuta veća pouzdanost implementiranih servisa i jednostavnija administracija istih.

Core softversko rješenje je unaprijeđeno sa velikim brojem razvojnih i izveštajnih funkcija u saradnji sa ostalim poslovnim sektorima banke. Pripremljen je i inoviran veći broj dokumenata (procedure, uputstva) kojima se definije i dokumentuje rad u IT, time pruža i bolja podrška poslovnim procesima uz istovremeno efikasnije i kvalitetnije upravljanje i kontrolisanje rizika.

# **Društvena odgovornost**

**Upravljanje kadrovima**

**Društvo i okolina**

# Upravljanje kadrovima

- Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2012.godine je 329
- Tokom 2012. broj je smanjen za 9
- Prosječna starost zaposlenih: 41 godina
- Prosječni radni staž zaposlenih: 14 godina

Na području upravljanja ljudskim resursima (HRM) se tokom 2012. godine nastavilo sa sprovodenjem intenziviranih aktivnosti koje doprinose uspostavljanju upravljanja ljudskim resursima kao poslovne funkcije.

Prošlu godinu je na području upravljanja ljudskim resursima značajno obilježilo uvođenje Fitness projekta, koji teži postizanju ušteda u poslovanju Banke. Sprovodenjem aktivnosti racionalizacije u upravljanju ljudskim resursima u 2012.godini postignute su planirane uštede na području kadrova i pripremljen dalji redoslijed planiranih aktivnosti za 2013.godinu.

Posebna pažnja je posvećena sistematičnom pristupu zapošljavanju, sa naglaskom na povećanju interne mobilnosti zaposlenih, koja se promovisala u okviru organizacionih jedinica i između profila radnih mjesta.


Tokom čitave godine aktivno se uspostavljao i izvodio ciljani proces edukacije zaposlenih na svim nivoima. Pripremljen je i komuniciran plan treninga za zaposlene, osmišljen u skladu sa potrebama poslovnih procesa Banke.

U neposrednom radu rukovodioca sa zaposlenima je uveden novi razvojni alat, tzv. sistem godišnjih razgovora koji je, uopšteno govoreći, dobro prihvaćen od strane zaposlenih i njihovih pretpostavljenih, kao nova mogućnost za kvalitetniju međusobnu komunikaciju i praćenje uspješnosti u radu.


U posljednjem kvartalu 2012.godine se po prvi put izmjerila organizaciona klima u Banci, a otpočelo se i sa aktivnostima za otkrivanje talenata među zaposlenima u okviru procesa utvrđivanja razvojnog potencijala zaposlenih.

Navedenim aktivnostima, među kojima preovlađuju procesi i aktivnosti koje se u NLB Montenegrobanci izvode po prvi put, Banka teži sve većoj implementaciji novih standarda u oblasti ljudskih resursa. Vjerujemo da će upravo prenos dobrih praksi sa područja upravljanja ljudskim resursima na duge staze ciljano dovesti do integracije svih zaposlenih u kompaniji, razvijati njihovu zainteresovanost i fleksibilnost, a NLB Montenegrobanku i dalje promovisati kao najboljeg i poželjnog poslodavca.

**Promjene u broju zaposlenih /starosna struktura**



**Promjene u broju zaposlenih /obrazovna struktura**



# Društvo i okolina

Tokom 2012. godine, NLB Montenegrobanka je nastavila sa aktivnostima kojima nastoji potvrditi svoju poziciju odgovornog člana društvene zajednice, koji doprinosi unapređenju sredine u kojoj posluje.

Ključni segment, u dijelu sponzorstava i donacija, kojima je NLB Montenegrobanka pomogla razvoju lokalne sredine, bili su usmjereni na aktivnosti koje se tiču zaštite životne sredine, sporta i humanitarnih aktivnosti. U nastavku izdvajamo najznačajnije od njih.

## Zaštita životne sredine i turizam

Najznačajnije aktivnosti u domenu zaštite životne sredine i tokom 2012. godine bile su se projekta *Obradujmo prirodu*, kojim se dugoročno razvija saradnja Banke sa Nacionalnim parkovima Crne Gore, kroz izdvajanje 0,1% od transakcije Visa Elektron karticama sa motivima nacionalnih parkova. U 2012. godini partnerskim angažmanom na projektu *Obradujmo prirodu*, Nacionalni parkovi Crne Gore sa NLB Montenegrobankom su razvili projekat, koji uključuje više osnovnih škola, a zajedničkim akcijama će djelovati na podizanje ekološke svijesti kroz promotivne aktivnosti, te na taj način biti primjer društveno odgovornog odnosa prema životnoj sredini i edukaciji mladih, dok će se uključivanjem Ministarstva prosvjete i sporta svaka od navedenih aktivnosti podići na veći nivo, koji ima za posljedicu uključivanje i mobilizaciju ciljnih grupa. Projektom, čija će puna realizacija biti tokom 2013. godine, imaće za cilj i rješavanje četiri osnovna nedostatka, prisutna u ovom segmentu, a to su:

- Razvoj pozitivnog odnosa prema prirodi i usvajanju novih znanja o zaštiti prirode,
- Kreiranje ekološki svjesnih generacija,
- Usvajanje evropskih normi o zaštiti životne sredine,
- Primjena aktivne nastave u obrazvonom sistemu Crne Gore.

Važna podrška krovnoj organizaciji koja doprinosi promociji i razvoju turizma, *Nacionalnoj turističkoj organizaciji*, imala je za cilj da pomogne brojne aktivnosti koje doprinose valorizaciji njenih prirodnih vrijednosti, kako bi što veći broj turista mogao da uživa u njenim ljepotama, ali i da utiče na unapređenje ponude i njenog usklađivanje sa međunarodnim standardima.

## Sport

NLB Montenegrobanka je u 2012. godini pružala snažnu podršku razvoju sporta u Crnoj Gori, sa ciljem pozitivnog uticaja na zajednicu kroz promovisane ključne vrijednosti koje sport sobom nosi. Najznačajnije sponzorstvo je svakako sponzorstvo nacionalne fudbalske reprezentacije (*FSCG*) koja je i u prethodnoj godini osvarila značajne uspjehe i zavrijedila poziciju koja je čini reprezentacijom, iako najmlađom, postiže izvanredne rezultate, koji treba da joj omoguće učešće na predstojećem svjetskom prvenstvu. Podrška je bila vidljiva i kod sponzorstva tenisa i prvog međunarodnog ATP turnira, pod pokroviteljstvom *teniskog kluba 'As'*, organizovanog u glavnom gradu.

Svakako, *Vaterpolo i plivački savez Crne Gore* je dobio podršku u 2012. godini, a kako i zaslužuje, jer se radi o sportu u kojem Crna Gora ostvaruje izvanredne rezultate na međunarodnom planu, što značajno utiče na popularizaciju sporta uopšte.

## Inovacije i kultura

NLB Montenegrobanka je 2012. godine bila zlatni sponzor *Web Fest .ME 2012*, najvećeg regionalnog Internet festivala, posvećenog promociji i unapređenju Interneta i svim vrijednostima koje javnosti donosi globalna mreža. Peto izdanje festivala Web Fest .ME nosio je zvučni slogan: LIFE IS WEB! (Život je web).

Kultura je segment koji je u stalnom fokusu, a NLB Montenegrobanka je u prethodnoj godini podržala više događaja, koji su od važnosti za unapređenje kulturne ponude, koja doprinosi cijelokupnom razvoju zajednice.

## Humanost

Kao i ranijih godina, NLB Montenegrobanka je i tokom 2012. godine pomogla više institucija i događaja, koje su u stalnoj potrebi za unapređenjem svojih usluga, a koje rade za one kojima je pomoći najpotrebnija.

Krajem 2012. godine zaposleni u NLB Montenegro banci su donirali krv nacionalnom transfuziološkom odjeljenju.

# Izvještaj nezavisnog revizora u skraćenom obliku

**Izvještaj revizora**

**Bilans uspjeha**

**Bilans stanja**

**Izvještaj o promjenama na kapitalu**

**Izvještaj o novčanim tokovima**



## IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### Aкционарима NLB Montenegrobanke a.d. Podgorica

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja NLB Montenegrobanke a.d. Podgorica (u daljem tekstu „Banka“) koji uključuju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine i bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje.

### Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore, propisima Centralne Banke Crne Gore i Napomenom 2 uz ove finansijske izveštaje, kao i za interne kontrole za koje rukovodstvo smatra da su neophodne za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje nastalo usled pronevere ili greške.

### Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. Reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da postupamo u skladu sa načelima profesionalne etike i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji nam omogućava da steknemo razumno uverenje da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje.

Revizija podrazumeva primenu postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima sadržanim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosudjivanja, uključujući procenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izveštajima, nastalog usled pronevere ili greške. Pri proceni ovih rizika revizor ceni interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Banke u cilju izbora adekvatnih revizorskih postupaka u datim okolnostima, a ne za potrebe izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola Banke. Revizija takođe obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opštег prikaza finansijskih izveštaja.

Verujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljan i adekvatan osnov za izražavanje mišljenja.

### Mišljenje

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijski položaj NLB Montenegrobanke a.d. Podgorica sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine, rezultate njenog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore, propisima Centralne Banke Crne Gore i Napomenom 2 uz ove finansijske izveštaje.

### Skretanje pažnje

Bez kvalifikovanja našeg mišljenja skrećemo pažnju na Napomenu 2.3 koja ukazuje na činjenicu da je Banka ostvarila neto gubitak iznos EUR 49.807 hiljada u godini završenoj 31. decembra 2012, kao i da je koeficijent solventnosti Banke ispod zakonom propisanog nivoa definisanim Odlukom o adekvatnosti kapitala banke. Ove činjenice, zajedno sa ostalim faktorima obelodanjenim u Napomeni 2.3 ukazuju na postojanje materijalno značajne neizvesnosti koje mogu negativno da utiču na prepostavku stalnosti poslovanja Banke.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Podgorica  
Podgorica, 05. jun 2013. godine



PricewaterhouseCoopers d.o.o., Rimski trg 50, Poslovni Centar Kruševac, 20000 Podgorica, Crna Gora  
T: +382 20 234 352, F: +382 20 234 324, www.pwc.rs

NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA  
 Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2012. godine  
 (svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

BILANS USPJEHA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2012. GODINE

|  | Napomena   | 2012            | 2011          |
|--|------------|-----------------|---------------|
| Prihodi od kamata  | 2.4.3      | 33.201          | 39.118        |
| Rashodi kamata   | 2.4.3      | (15.923)        | (17.771)      |
| <b>Neto prihodi od kamata</b>                              |            | <b>17.278</b>   | <b>21.347</b> |
| Troškovi za gubitke po bilansnim i vanbilansnim plasmanima | 2.6,2.21,4 | (59.550)        | (14.519)      |
| <b>Neto prihodi</b>  |            | <b>(42.272)</b> | <b>6.828</b>  |
| Prihodi od naknada   | 2.4.5      | 10.312          | 10.712        |
| Rashodi naknada  | 2.4.5      | (4.502)         | (4.168)       |
| <b>Neto prihodi od naknada</b>                             |            | <b>5.810</b>    | <b>6.544</b>  |
| <b>Neto prihodi od kamata i naknada</b>                    |            | <b>(36.462)</b> | <b>13.372</b> |
| Operativni prihodi   | 6          | 1.030           | 1.433         |
| Opšti i ostali troškovi                                    | 7          | (14.383)        | (14.452)      |
| <b>Neto (rashodi)/prihodi prije poreza na dobit</b>        |            | <b>(49.815)</b> | <b>353</b>    |
| Porezi i doprinosi iz dobitka                              | 2.7,8      | 8               | (52)          |
| <b>Neto (gubitak)/dubitak</b>                              |            | <b>(49.807)</b> | <b>301</b>    |
| <b>Zarada po akciji / u EUR</b>                            | 2.8        | (15.515)        | 0,130         |

U Podgorici,

05. jun 2013. godine

Svetlana Ivanović  
 Direktor Direkcije finansijskog upravljanja



Potpisano u ime Banke:

Anton Ribičnikar  
 Glavni izvršni direktor

Dino Redžepagić  
 Izvršni direktor

**NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA**  
**Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2012. godine**  
(svi iznosi su izraženi u voo EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

**BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2012. GODINE**

|   | <b>Napomena</b> | <b>2012</b>    | <b>2011</b>    |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| <b>AKTIVA</b>   |                 |                |                |
| Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija               | 2.9,9           | 103.326        | 87.049         |
| Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju                               | 2.10,10         | 35.796         | 18.625         |
| Krediti i poslovi lizinga   | 2.12,11         | 388.849        | 428.737        |
| Minus: Rezerve za kreditne gubitke  | 2.6,17          | (63.223)       | (22.052)       |
| Neto krediti  | 11              | 325.626        | 406.685        |
| Faktoring i forfeting   | 12              | 859            | 1.067          |
| Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva                                     | 2.13,13         | 4.321          | 5.231          |
| Stečena aktiva  | 2.14,14         | 807            | 128            |
| Ulaganja u kapital drugih pravnih lica                                      | 2.15,15         | 371            | 383            |
| Ostala aktiva   | 2.12,2.16,16    | 5.653          | 6.991          |
| Minus: Rezerva za potencijalne gubitke na ostalu aktivu                     | 2.6,17          | (557)          | (413)          |
| <b>Ukupna aktiva</b>  |                 | <b>476.202</b> | <b>525.746</b> |
| <b>PASIVA</b>   |                 |                |                |
| <b>Obaveze</b>  |                 |                |                |
| Depoziti  | 18              | 354.885        | 376.246        |
| Obaveze po osnovu kastodi poslova   |                 | 1              | 1              |
| Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama                                   | 2.17,2.18,19    | 61.883         | 82.717         |
| Obaveze prema Vladi   | 20              | 5.052          | 4.704          |
| Derivativne finansijske obaveze kao instrument zaštite                      | 2.11,21         | 200            | 441            |
| Ostale obaveze  | 22              | 21.376         | 10.308         |
| Rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim izloženostima | 2.6,2.21,17     | 3.225          | 2.359          |
| Subordinisani dugovi i hibridni instrumenti                                 | 23              | 14.000         | 10.000         |
| <b>Ukupne obaveze</b>   |                 | <b>460.622</b> | <b>486.776</b> |
| <b>Kapital</b>  |                 |                |                |
| Akciski kapital   | 2.19,24         | 39.425         | 12.925         |
| Emisiona premija  | 24              | 7.146          | 7.146          |
| Ostali kapital  | 24              | 5.581          | 5.664          |
| Nerasporodjena dobit (Akumulirani gubitak)                                  | 24              | (36.572)       | 13.235         |
| <b>Ukupan kapital</b>   |                 | <b>15.580</b>  | <b>38.970</b>  |
| <b>Ukupna pasiva</b>  |                 | <b>476.202</b> | <b>525.746</b> |

U Podgorici,  
05. jun 2013. godine

Svetlana Ivanović  
Direktor Direkcije finansijskog upravljanja



Potpisano u ime Banke: P. o.

Anton Ribnikar  
Glavni izvršni direktor

Dino Redžepagić  
Izvršni direktor

**NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA**  
**Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2012. godine**  
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**

|  | Akcijski kapital | Emisiona premija | Rezerve kapitala | Neraspoređena dobit<br>(Akumulirani gubitak) | Ukupno        |
|--|------------------|------------------|------------------|--|---------------|
| <b>Stanje na dan 01.01.2012.</b>   | <b>12.925</b>    | <b>7.146</b>     | <b>5.704</b>     | <b>12.934</b>                                | <b>38.709</b> |
| Efekti promjene fer vrijednosti hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju | -                | -                | (40)             | -  | (40)          |
| Rezultat tekućeg perioda   | -                | -                | -                | 301  | 301           |
| <b>Stanje na dan 31.12.2012.</b>   | <b>12.925</b>    | <b>7.146</b>     | <b>5.664</b>     | <b>13.235</b>                                | <b>38.970</b> |
| Emisija akcija   | 26.500           | -                | -                | -  | 26.500        |
| Troskovi emisije   | -                | -                | (161)            | -  | (161)         |
| Efekti promjene fer vrijednosti hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju | -                | -                | 78               | -  | 78            |
| Rezultat tekućeg perioda   | -                | -                | -                | (49.807)                                     | (49.807)      |
| <b>Stanje na dan 31.12.2012.</b>   | <b>39.425</b>    | <b>7.146</b>     | <b>5.581</b>     | <b>(36.572)</b>                              | <b>15.580</b> |

**NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA**  
**Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2012. godine**  
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NOVČANIM TOKOVIMA**

|   | <b>2012</b>     | <b>2011</b>    |
|---|-----------------|----------------|
| <b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>                               |                 |                |
| Prilivi od kamata i naknada   | 42.770          | 50.151         |
| Odlivi po osnovu plaćenih kamata i provizija                                | (20.218)        | (21.061)       |
| Odlivi po osnovu zarada i troškova  | (12.848)        | (12.721)       |
| Prilivi od dividendi  | -               | 5              |
| Prilivi od ostalih prihoda  | 1.419           | 1.207          |
| <b>Priliv iz poslovanja prije promjena na poslovnim sredstvima</b>          | <b>11.123</b>   | <b>17.581</b>  |
| <i>Smanjenje (povećanje) na poslovnim sredstvima</i>                        |                 |                |
| Neto povećanje potraživanja po kreditima                                    | 22.157          | (3.439)        |
| Kratkoročna sredstva  | 10              | 332            |
| <i>Smanjenje (povećanje) poslovnih obaveza</i>                              |                 |                |
| Neto smanjenje (povećanje) obaveza po depozitima                            | (21.361)        | 8.289          |
| Neto povećanje (smanjenje) u ostalim obavezama                              | 11.439          | (951)          |
| <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti prije poreza na dobit</b>   | <b>23.368</b>   | <b>21.812</b>  |
| Odliv gotovine po osnovu poreza na dobit                                    | (74)            | (27)           |
| <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>                         | <b>23.294</b>   | <b>21.785</b>  |
| <b>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>                           |                 |                |
| Otuđenje osnovnih sredstava   | 74              | 74             |
| Kupovina hartija od vrijednosti kojima se ne trguje                         | (16.316)        | (1.443)        |
| Kupovina postrojenja i opreme   | (466)           | (1.083)        |
| Povraćaj osnivačkog uloga   | 128             | -              |
| <b>Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja</b>              | <b>(16.580)</b> | <b>(2.452)</b> |
| <b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>                           |                 |                |
| Odliv po osnovu dugoročnog kredita  | (20.491)        | (5.654)        |
| Priliv po osnovu hibridnog instrumenta                                      | 4.000           | -              |
| Emisija akcija  | 26.500          | -              |
| <b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>                       | <b>10.009</b>   | <b>(5.654)</b> |
| <b>Neto priliv/(odliv) gotovine i gotovinskih ekvivalenta</b>               | <b>16.723</b>   | <b>13.679</b>  |
| <b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda</b><br>(Napomena 9) | <b>87.049</b>   | <b>73.382</b>  |
| <b>Učinci od promjene kursa razmjene</b>                                    | <b>(446)</b>    | <b>(12)</b>    |
| <b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda</b><br>(Napomena 9)   | <b>103.326</b>  | <b>87.049</b>  |

NLB Montenegrobanka ad Podgorica, Stanka Dragojevića 46, Podgorica, Crna Gora  
T: +382 20 402 000; Fax: +382 20 402 212; E-pošta: [info@nlb.me](mailto:info@nlb.me)  
Internet: [www.nlb.me](http://www.nlb.me); SWIFT: MNBAMEPG